

POJEDINAČNI IZVJEŠTAJ O UPRAVLJANJU
Crnogorske komercijalne banke a.d Podgorica za
drugi kvartal 2021. godine

UVOD.....	3
I. Opis poslovnih aktivnosti	3
II. Organizaciona struktura	5
III. Informacije o radu odbora direktora i menadžment komiteta	6
III.1. Makroekonomski pokazatelji	7
III.2. Poslovne aktivnosti Banke	10
III.3. Poslovi sa stanovništvom	11
III.4. Poslovi sa pravnim licima	13
III.5. Poslovi sa Vladom Crne Gore i drugim korisnicima budžeta	14
III.6. Grafički prikaz kreditnog i depozitnog portfolia Banke	14
IV. Analize finansijskog položaja i rezultata Banke	15
IV.1. Analiza kapitala	19
IV.1.1 Sopstvena sredstva	19
IV.2. Ulaganja u akcije pravnih lica	21
V. Upravljanje rizicima.....	Error! Bookmark not defined.
V.1. Kreditni rizik i vrednovanje stavki bilansne aktive i vanbilansnih stavki.....	22
V.2. Rizik zemlje i rizik druge ugovorne strane	25
V.3. Tržišni rizik.....	25
V.4. Rizik likvidnosti	26
V.5. Operativni rizik	26
V.6. Reputacioni rizik.....	26
VI. Obrazovanje zaposlenih	27
VII. Planirane aktivnosti.....	27
VIII. Pitanja životne sredine i društvene odgovornosti	28
IX. Pravila korporativnog upravljanja i sistem unutrašnje kontrole	28

UVOD

Crnogorska komercijalna Banka ad, Podgorica (u daljem tekstu „Banka“) sastavlja pojedinačne finansijske izvještaje (u daljem tekstu „finansijski izvještaji“) u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. list CG“, br. 52/16) i odlukama Centralne banke Crne Gore, koje regulišu finansijsko izvještavanje banaka.

Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Odlukom o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka („Sl. list CG“, br. 15/12, 18/13 i 24/18).

Prilikom sastavljanja ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja Banka je primijenila politike koje su u skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, ali koji se u dijelu evidentiranja potraživanja za koje su se stekli uslovi za isključivanje iz bilansa Banke i formatu prezentacije pojedinačnih finansijskih izvještaja razlikuju od zahtjeva Međunarodnih računovodstvenih standarda („MRS“) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja („MSFI“) primjenljivih na dan 31. decembar 2020 godine. Dodatno, primjena MSFI 16 – Lizing je odložena za 01. januar 2020 godine, u skladu sa dopisom Centralne Banke Crne Gore broj 03-105-1/2019 od 09. januara 2019. godine. Ovim standardom se uvodi novi računovodstveni tretman ugovora o zakupu koji je u primjeni od 01. januara 2020. godine (Napomena 3.3).

U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, MRS i MSFI objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, moraju biti prevedeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore koji posjeduje pravo prevoda i objavljivanja istih, odobreno od strane Međunarodne federacije računovođa (IFAC). Dakle, samo MRS i MSFI zvanično prevedeni, odobreni i objavljeni od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore mogu biti u primjeni. Posljednji zvanični prevodi su objavljeni za dio MRS koji su u primjeni od 1. januara 2009. godine, odnosno dio MSFI u primjeni od 1. januara 2013. godine, a koji obuhvata samo osnovni tekst standarda i interpretacije i ne uključuje osnove za zaključivanje, ilustrativne primjere, uputstva za primjenu, komentare, mišljenja i ostali materijal objašnjenja. Dodatno, navedeni prevod ne sadrži prevod Osnova za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja. Takođe, izmjene i poboljšanja MRS-a nakon 1. januara 2009. godine, odnosno MSFI-a nakon 1. januara 2013. godine nisu prevedeni niti objavljeni. Izuzetno od navedenog, u skladu sa regulativom CBCG, primjena MSFI 9 Finansijski instrumenti je obavezna za banke od 01. januara 2018. godine.

Imajući u vidu efekte koje navedena odstupanja računovodstvenih propisa Crne Gore od MSFI i MRS mogu imati na prezentaciju pojedinačnih finansijskih izvještaja Banke, priloženi pojedinačni finansijski izvještaji se u tom dijelu razlikuju i odstupaju od MSFI i MRS i ne mogu se tretirati kao pojedinačni finansijski izvještaji sastavljeni u saglasnosti sa MSFI i MRS.

Za pripremu ovog izvještaja, korišćeni su pregledi i informacije za sve stavke finansijskog izvještaja tekućeg perioda sa pregledom i informacijama prethodnog perioda. Informacije su sačinjena na osnovu istih načela i za jednak vremenski period.

I. OPIS POSLOVNIH AKTIVNOSTI

Banka je od Centralne banke Crne Gore, Rješenjem broj 0101-72/1-2002 od 18. februara 2002. godine, dobila odobrenje za rad.

Takođe je od Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti pod brojem 51 (Rješenje broj 02/3-47/2-01 od 12. jula 2001. godine).

U skladu sa Zakonom o bankama, Odlukom o osnivanju i Statutom, Banka obavlja poslove primanja depozita i drugih sredstava fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun.

Pored ovih poslova može da obavlja i sljedeće poslove:

- izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
- kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;
- izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
- platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
- finansijski lizing;
- trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun komitenta stranim sredstvima plaćanja i finansijskim derivatima;
- vrši izradu analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti društava i preduzetnika;

- depo poslove;
- usluge čuvanja u sefovima i
- druge poslove u skladu sa odobrenjem Centralne banke Crne Gore.

Tokom drugog kvartala 2021. godine, Banka je revidirala i ažurirala značajan broj internih politika i procedura, radila kako na poboljšanju efikasnosti, tako i na modernizaciji procesa.

Sjedište Banke je u Bulevaru revolucije 17, Podgorica.

Poslovne aktivnosti Banka sprovodi na teritoriji cijele Crne Gore, sa rasprostranjenom mrežom poslovnih jedinica.

Na dan 30. jun 2021. godine Banku čine centrala u Podgorici, 18 filijala, 15 ekspozitura i 1 šalter na teritoriji Crne Gore.


Na dan 30. jun 2021. godine Banka ima 561 zaposlenog radnika (31. marta 2020. godine: 550 zaposlenih).

Na osnovu odluke Odbora Direktora i ugovora o prenosu udjela u OTP Debt Collection, doo Podgorica, Banka je postala vlasnik 100% kapitala u OTP Debt Collection, doo Podgorica za naknadu od EUR 335 hiljada. Banka je kao vlasnik OTP Debt Collection, doo Podgorica zvanično registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata dana 17. decembra 2018. godine.

Banka je 16. jula 2019. godine postala vlasnik 90,56% akcionarskog kapitala Societe Generale Montenegro AD Podgorica, crnogorske podružnice Societe Generale Grupe. 20. decembra 2019. godine kupovinom preostalih 9,44% akcija manjinskih akcionara, Banka postaje vlasnik 100% akcija Podgoričke banke. Pripajanje Podgoričke banke AD Podgorica, Member of OTP Group („Podgorička banka“) Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica okončano je 11. decembra 2020. godine, time što je donešeno rješenje od strane CRPS-a kojim se iz registra briše Podgorička banka i rješenje kojim se registruje pripajanje Podgoričke banke CKB banci.

U drugom kvartalu 2021. godini Banka nije vršila otkup sopstvenih akcija.

II. ORGANIZACIONA STRUKTURA



III. Informacije o radu odbora direktora i menadžment komiteta

Članovi Odbora direktora Banke na dan 30. jun 2021. godine:

<u>Ime i prezime</u>	<u>Funkcija</u>
Dr. Németh Miklós	Predsjednik
Nyitrai Győző József	Član
Kovács Pál József	Član
Krizsanovich Péter	Član
Olchvary Balazs	Član
Tamas Kamarasi	Član
Balasz Letay	Član

Članovi Odbora za reviziju Banke na dan 30. jun 2021. godine:

<u>Ime i prezime</u>	<u>Funkcija</u>
G-din Peter Krizsanovich	Predsjednik
G-din Attila Kozsik	Član
G-din Andras Szalay	Član

Izvršni direktori Banke na dan 30. jun 2021. godine:

<u>Ime i prezime</u>	<u>Ključno područje</u>
G-din Pál Kovács	Glavni izvršni direktor
G-din Viktor Vorobej	Izvršni direktor za Sektor upravljanja rizicima
G-đa Branislava Maja Vukčević	Izvršni direktor za Sektor korporativnog upravljanja
G-din Ivan Vučinić	Izvršni direktor za Sektor IT-a i operacija
G-đa Sandra Kordić	Izvršni direktor za Sektor poslovanja sa fizičkim i pravnim licima
G-đa Maja Krstić	Izvršni direktor za Sektor strategije i finansije

Na dan 30. jun 2021. godine, rukovodilac odjeljenja za praćenje usaglašenosti je Dora Todorović.

Na dan 30. jun 2021. godine, Glavni interni revizor je Alenka Mugoša.

Odbor direktora određuje vrijednosti Banke, pojačavajući važnost i uspostavljajući nadzorne odgovornosti za upravljanje rizikom kompanije. Kultura Banke se odnosi na etičke vrijednosti, željeno ponašanje i razumijevanje rizika u Banci. Odbor direktora posebnu pažnju posvećuje unaprjeđenju sistema unutrašnje kontrole koji se odnosi na:

- Unaprjeđenje korporativnog upravljanja,
- Transparentan tok informacija i komunikacije u Banci,
- Jačanje integriteta i etičkih vrijednosti kod svih zaposlenih,
- Jačanje kadrovskog potencijala,
- Unaprjeđenja u upravljanju rizikom, sa posebnim naglaskom na upravljanje rizikom zemlje, tržišnim rizikom, uspostavljanje procedure za kreiranje crne liste,
- Unaprjeđenje postojećih proizvoda i usluga,
- Poboljšanje računovodstva i izvještavanja i implementaciju MRS i IFRS,

- Unaprjeđenje regulatornog okvira za internu reviziju,
- Unaprjeđenje bezbjednosti informacionog sistema Banke.

Tokom drugog kvartala 2021. godine, Odbor direktora je održao 8 redovnih i pisanih sjednica na kojima su članovi razmatrali sva važna pitanja i donijeli relevantne odluke. Odboru direktora se na mjesečnom nivou dostavljaju izvještaji o poslovanju Banke – Sistem izvještavanja menadžmenta (MIS), koji predstavlja ključne parametre poslovanja Banke. Odbor direktora je pratio isplate u svakom od poslovnih segmenata i na taj način pažljivo nadgledao aktivnosti Banke i savjetovao o daljim koracima.

Odbor direktora je pružio kontinuiranu podršku menadžmentu banke u organizovanju poslovanja prema važećim propisima. Stoga bi se moglo zaključiti da su članovi Odbora direktora aktivno učestvovali u radu Banke, pažljivo prateći i doprinoseći njenom uspješnom poslovanju.

Interni propisi Banke revidirani su, dok su u nekim organizacionim jedinicama po potrebi usvajani novi.

U skladu sa regulatornim zahtjevima, u segmentu poslovanja sa pravnim licima i stanovništvom, u Banci je vršena redovna revizija propisa vezano za te segmente i uspostavljeni su procesi u cilju obezbjeđivanja adekvatnosti usvojenih administrativnih kontrola (politike, procedure, smjernice, limiti, itd.) i izvršeno njihovo usklađivanje sa regulatornim zahtjevima.

Poslovanje Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica je u svim svojim segmentima bilo u skladu sa zakonima i drugim propisima, dobrom praksom korporativnog upravljanja, poslovnom strategijom, poslovnom politikom i ključnim internim dokumentima. Banka će nastaviti da radi na poboljšanju procedura i procesa kako bi ispunila očekivanja klijenata i održala dobru reputaciju na tržištu u pogledu fleksibilnosti i efikasnosti.

Menadžment komitet (u daljem tekstu "Komitet") je stalno upravno tijelo oformljeno od strane Odbora direktora, koje donosi samostalno odluke i priprema odluke vezane za svoje aktivnosti u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i poslovanju Banke i drugim relevantnim propisima u skladu sa dodijeljenom nadležnošću. Komitet je ovlašten za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti koja se odnose na ulaganja i troškove koji ne spadaju u nadležnost bilo kog drugog tijela ili menadžera, u skladu sa Matricom odlučivanja/odobravanja.

Komitet je u toku drugog kvartala 2021. godine razmotrio i donio 195 odluka, bilo na redovnoj ili pisanoj sjednici, a sve u skladu sa zakonskom regulativom.

S obzirom na opseg i složenost poslovanja, Banka je razvila i kontinuirano radi na održavanju i poboljšanju efektivnog sistema za upravljanje rizicima koji je u stanju da odgovori na potrebe promjenljivog poslovnog okruženja. U tu svrhu Banka stalno upravlja svim relevantnim rizicima u skladu sa Zakonom i propisima CBCG, uzimajući u obzir standarde upravljanja rizicima na nivou OTP grupe.

III.1. Makroekonomski pokazatelji

Rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda pokazuju da je bruto domaći proizvod Crne Gore u I kvartalu 2021. godine iznosio 858,6 miliona eura. Stopa realnog rasta BDP-a u I kvartalu 2021. godine iznosila je -6,4%.

Crna Gora: Makroekonomske projekcije, 2020-2023					
	2019	2020	2021	2022	2023
Nominalni BDP u mil. €	4.950,7	4.193,2	4.636,6	4.984,6	5.310,5
Nominalni rast	6,2	-15,3	10,6	7,5	6,5
Realni rast	4,1	-15,2	10,5	6,5	5,8
Inflacija (prosjeak)	0,4	-0,3	1,2	1,4	1,2
Rast zaposlenosti	2,7	-7,3	6,2	2,3	1,6

Izvor: Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2021-2023

Prema projekcijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore, prosječna realna stopa ekonomskog rasta u periodu 2021-2023. iznosiće 7,6%, pri čemu je za 2021. projektovan nešto snažniji, ali svakako djelimični

oporavak od 10,5%, dok su za 2022. i 2023. projektovane stope rasta od 6,5% i 5,8%, respektivno. Osnovna pretpostavka scenarija zasniva se na očekivanjima da se u prvoj polovini 2021. zdravstvena situacija stabilizuje, te da je prijetnja od zaraze znatno umanjena, pa se na bazi toga pruža osnova za brži oporavak i rast u godinama koje slijede. Najvažnija pretpostavka projektovanih kretanja u 2021. odnosi se ostvarenje prihoda u turizmu od 65% nivoa iz 2019. i fleksibilnosti granica u pogledu međunarodne mobilnosti putnika, smanjujući prijetnju od širenja virusa.

Procjena rasta ekonomije za 2021. godinu za Crnu Goru od strane Svjetske banke iznosi 7,1%, MMF-a 9,0%, EBRD-a 8,5%, dok je Evropska komisija dala procijenu u iznosu od 7,1%.

U aprilu 2021. godine industrijska proizvodnja zabilježila je pad od 32,2% u odnosu na prethodni mjesec. Pad proizvodnje je zabilježen u sektorima vađenje ruda i kamena (-63%) i snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom (-59,4%), dok je u sektoru prerađivačka industrija ostvaren rast proizvodnje (5,9%). Industrijska proizvodnja je u prva četiri mjeseca 2021. godine u odnosu na isti period prethodne godine zabilježila rast od 16%. Rast proizvodnje je ostvaren u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom od 46,6%, dok je u sektorima prerađivačka industrija i vađenje ruda i kamena ostvaren pad od (-2%) i (-13,8%) respektivno.

U prerađivačkoj industriji, u ovom periodu, šest oblasti bilježi pad proizvodnje. Najveći pad zabilježen je u oblasti proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata (-49,7%), zatim proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (-17,8%), a najmanji u oblasti proizvodnja namještaja (-8,8%). Rast je zabilježen kod devet oblasti. Najveći rast zabilježen je u oblasti proizvodnja proizvoda od gume i plastike (49,3%), zatim proizvodi od drveta, plute i sl. (44,3%), proizvodnja osnovnih metala (36,2%), dok je najmanji rast zabilježen u oblasti proizvodnja prehrambenih proizvoda (4,9%).

U šumarstvu je u prva četiri mjeseca 2021. godine, proizvedeno ukupno 3.614 m³ šumskih sortimenata, što je za 93,5% niže nego u istom periodu 2020. godine.

Broj dolazaka turista prema preliminarnim podacima, u kolektivnom smještaju, u prva četiri mjeseca 2021. godine iznosio je 57.395 što je za 36,2% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupno je ostvareno 143.839 noćenja, što je za 25,4% manje nego u istom periodu 2020. godine.

Potrošačke cijene su u aprilu 2021. godine, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježile rast od 0,6%. Najveći rast cijena zabilježen je u kategoriji hrana i bezalkoholna pića (1,6%) najviše zbog rasta cijena ulja i masti (8,2%), voća (6,9%) i povrća (6%). Rast je zabilježen i u kategorijama hoteli i restorani i ostala dobra i usluge po (0,7%) i prevoz (0,5%). Pad je zabilježen u kategorijama stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,3%), odjeća i obuća (-0,2%) i komunikacije i rekreacija i kultura po (-0,1%), dok su cijene ostale nepromijenjene u kategorijama: alkoholna pića i duvan, namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana, zdravlje i obrazovanje.

Godišnja inflacija u aprilu 2021. godine, mjerena potrošačkim cijenama iznosila je 2,2%, dok je inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila (1,8%).

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u aprilu 2021. godine ostvarile rast od 0,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zbog rasta cijena u sektoru prerađivačka industrija 0,7%, dok u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom nije bilo promjena cijena u odnosu na mart 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda su u aprilu 2021. godine ostvarile rast od 2,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zbog rasta cijena u sektorima vađenje ruda i kamena (8,1%) i prerađivačka industrija (1,4%), dok u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom nije bilo promjena cijena u odnosu na april 2020. godine.

U aprilu 2021. godine, prema evidenciji MONSTAT-a, bilo je zaposleno 153.172 lica, što je za 1% manje u odnosu na prethodni mjesec, i za 17% u odnosu na april 2020. godine. Najveći broj lica zaposlen je u sljedećim djelatnostima: trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala (20%), državna

uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (12,5%), obrazovanje (8,1%), zdravstvena i socijalna zaštita (7,5%), usluge smještaja i ishrane (7,3%) i prerađivačka industrija i saobraćaj i skladištenje (po 6,3%).

Broj nezaposlenih lica u aprilu 2021. godine, u odnosu na prethodni mjesec, veći je za 2,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći za 39,8%. Prosječne bruto i neto plate su u aprilu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec veće za po 0,6%. Prosječna realna zarada bez poreza i doprinosa u aprilu 2021. godine ostala je nepromijenjena u odnosu na prethodni mjesec.

Prema preliminarnim podacima u periodu januar-april 2021. godine, neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 120,2 miliona eura, što je za 33,5% manje u odnosu na isti period 2020. godine. Ukupan priliv stranih direktnih investicija iznosio je 238 miliona eura (pad od 15,6%), što je rezultat pada dužničkih ulaganja.

U formi vlasničkih ulaganja ostvaren je priliv od 103,2 miliona eura, što čini 43,3% ukupno ostvarenog priliva. U strukturi vlasničkih ulaganja investicije u kompanije i banke iznosile su 52 miliona eura (pad od 18,9%), dok su ulaganja u nekretnine iznosila 51,2 miliona eura (rast od 61,3%). Priliv SDI u formi interkompanijskog duga iznosio je 123,6 miliona eura ili 51,9% ukupnog priliva, što je za 30,1% manje nego u istom periodu prethodne godine.

Ukupan odliv SDI u periodu januar - april 2021. godine iznosio je 117,8 miliona eura, što je za 16,1% više nego u istom periodu prethodne godine. Odliv po osnovu ulaganja rezidenata u inostranstvo iznosio je 10,7 miliona eura, dok su povlačenja sredstava nerezidenata investiranih u našu zemlju iznosila 107,1 milion eura.

Izvorni prihodi budžeta Crne Gore i državnih fondova u aprilu 2021. godine, prema procjeni Ministarstva finansija, iznosili su 143,4 miliona eura ili 3,1% procijenjenog BDP-a, i bili su manji za 8% u poređenju sa planiranim, a u odnosu na april 2020. godine veći za 14,8%. U strukturi izvornih prihoda, u aprilu, najveće učešće, 64,8%, ostvarili su prihodi od poreza, zatim doprinosi 30,1%, naknade 2,5%, donacije 1,1%, ostali prihodi 0,9%, takse 0,5% i primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodne godine 0,1%. Poređenje sa planom pokazuje pad svih prihoda, osim prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost, pri čemu je najveće negativno odstupanje zabilježeno kod doprinosa.

Konsolidovani rashodi budžeta (ukupni izdaci umanjeni za otplatu dugova), u aprilu 2021. godine, iznosili su 182 miliona eura ili 3,9% BDP-a, što je više za 6,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a za 10,5% u poređenju sa planom. Najveće izvršenje rashoda zabilježeno je kod pozicije rashoda za bruto zarade (46,1 miliona eura) i penzije (36,2 miliona eura). U aprilu kapitalni izdaci iznosili su 14,7 miliona eura.

Budžet Crne Gore, u aprilu 2021. godine, zabilježio je deficit od 38,6 miliona eura ili 0,8% BDP-a.

Bankarski sektor karakteriše adekvatna kapitalizovanost, izražena koeficijentom solventnosti, koji je, na kraju marta 2021. godine, iznosio 19,3%. Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima je na kraju prvog kvartala tekuće godine iznosilo 5,45%, što je za 0,36 procentnih poena više u odnosu na uporedni period 2020.

Bilansna suma banaka na kraju aprila 2021. godine iznosila je 4.669,5 miliona eura i bilježi rast od 0,6% u odnosu na prethodni mjesec, dok u odnosu na april 2020. godine bilježi rast od 3,4%.

U strukturi aktive banaka, u aprilu 2021.godine dominantno učešće od 70,6% ostvarili su ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,2%, hartije od vrijednosti sa 9,9%, dok se 1,3% odnosilo na preostale stavke aktive. U strukturi pasive, dominantno učešće od 74,6% ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,9%, pozajmice sa 8,7%, dok se na ostale stavke odnosilo 3,8% ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju aprila 2021. godine iznosio je 600,7 miliona eura i bilježi rast od 0,1% na mjesečnom nivou, dok na godišnjem nivou bilježi pad od 1,3%.

Ukupno odobreni krediti banaka na kraju aprila 2021. godine iznosili su 3.295,3 miliona eura i bilježe rast od 1% na mjesečnom nivou, dok u odnosu na april 2020. godine bilježe rast od 6,2%. Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 0,95 na kraju aprila 2021. godine i blago je povećan u odnosu na prethodni mjesec kada je iznosio 0,94 koliko je iznosio i u aprilu prošle godine. Po osnovu kredita, banke su na kraju aprila 2021. godine najviše (77,3%) potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva.

Depoziti u bankama u aprilu 2021. godine iznosili su 3.485 miliona eura, i zabilježili su rast od 0,8% na mjesečnom nivou, dok su na godišnjem nivou bili veći za 5,2%. U ročnoj strukturi ukupnih depozita na kraju aprila 2021. godine najveće učešće od 71,8% imali su depoziti po viđenju, dok su oročeni depoziti činili 26,8% ukupnih depozita. Preostalih 1,4% odnosilo se na sredstva na escrow računu. Posmatrano po sektorima, na kraju aprila 2021. godine u ukupnim depozitima dominirali su depoziti stanovništva sa 36,6%.

Likvidna aktiva banaka u aprilu 2021. godine iznosila je 1.064,7 miliona eura i bila je za 886.000 eura ili 0,1% veća nego u prethodnom mjesecu, dok je u odnosu na april 2020. godine zabilježila rast od 150,5 miliona eura ili 16,5%. U aprilu 2021. godine koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini na dnevnom i dekadnom nivou bili su iznad propisanih minimuma.

Na kraju aprila 2021. godine ukupno izdvojena obavezna rezerva banaka kod Centralne banke iznosila je 184,7 miliona eura i bilježi rast od 2,4 miliona eura ili 1,34% na mjesečnom nivou, dok u odnosu na april 2020. godine bilježi pad od 67 miliona eura ili 26,6%. Efektivna stopa obavezne rezerve, mjerena odnosom izdvojene obavezne rezerve i ukupnih depozita, iznosila je 5,30% na kraju aprila tekuće godine i neznatno je povećana u odnosu na prethodni mjesec kada je iznosila 5,27%, dok je niža u odnosu na april 2020. godine kada je iznosila 7,60%.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na ukupno odobrene kredite u aprilu 2021. godine iznosila je 5,31%, dok je prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa iznosila 5,81%. Na mjesečnom nivou, nominalna, kao i efektivna kamatna stopa su ostale nepromijenjene. Na godišnjem nivou, nominalna kamatna stopa bilježi pad od 0,11 p.p, dok efektivna kamatna stopa bilježi pad od 0,15 p.p.

Prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa iznosila je 0,40% u aprilu 2021. godine i bila je za 0,01 p.p. niža u odnosu na mart ove godine, kao i u odnosu na april 2020. godine.

Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu iznosila je 1.348,2 miliona eura u aprilu 2021. godine što je za 2,4% niže nego u prethodnom mjesecu, odnosno za 21,3% više nego u istom mjesecu prethodne godine. U strukturi ukupno realizovanog platnog prometa 94,9% odnosilo se na vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu. Posmatrano prema učešću realizovanih naloga, dominantno učešće od 63,9% ostvarili su nalozi u DNS sistemu sa 574.073 realizovanih naloga.

III.2. Poslovne aktivnosti Banke

Razvojem novih proizvoda, poboljšanjem postojećih i aktivnom podrškom u svim segmentima poslovanja, Banka je nastojala da zadrži vodeću poziciju u bankarskom sektoru Crne Gore. U isto vrijeme, Banka se fokusirala na poboljšanje kvaliteta kreditnog portfolija sa ciljem minimiziranja troškova rizika, unaprjeđenje IT sistema koji bi podržao planirane poslovne aktivnosti kao i usaglašavanjem sa međunarodnim standardima poslovanja.

Povjerenjem, posvećenim pristupom, zasnovanim prvenstveno na kvalitetu proizvoda i usluga, Banka se trudila da bude pouzdan i dugoročan partner svojim klijentima. Uspješan odgovor Banke na potrebe klijenata i tržišta rezultat je širokog spektra ne samo kreditnih i depozitnih, već i ostalih proizvoda i usluga iz domena savremenih elektronskih kanala platnog prometa, custody poslova, privatnog bankarstva i drugo.

U skladu sa projektom koji Poreska uprava sprovodi u saradnji sa svim privrednim društvima u Crnoj Gori, a u cilju elektronske fiskalizacije, CKB je pripremila CKB EU mikro kredit za obrtna sredstva namijenjen malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme potrebne za sistem elektronske fiskalne kase. Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru

garantnog sporazuma za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije ("EaSI").

U toku drugog kvartala, Crnogorska komercijalna banka je postala nova članica Asocijacije menadžera Crne Gore čime je data prilika za dalje unapređenje poslovnog i ekonomskog ambijenta u zemlji.

Banka je donirala Institutu za bolesti djece elektrohiruršku lemilicu, u vrijednosti od 8.479 eura, koja se koristi kod širokog spektra hiruških zahvata čime je potvrđena opredijeljenost ka društveno-odgovornom radu. U protekle 4 godine, Banka je donirala zdravstvenom sistemu blizu 170.000 eura.

U drugom kvartalu, Banka je organizovala dvije nagradne igre radi promocije svojih proizvoda i usluga, kao i nagrađivanja svojih sadašnjih i budućih klijenata:

- „Tri transakcije te vode do nagrade“ i
- „Kada poželite više“.

Nadajući se da će zdravstvena epidemija koja pogađa cijeli svijet imati što blaže i lakše posljedice u našoj zemlji, banke su osim značajnih donacija aktivirale brojne elektronske kanale i omogućile niz povoljnosti kako bi građanima pomogle u realizaciji svakodnevnih obaveza i u ovoj neočekivanoj situaciji. CKB banka prati smjernice Instituta za javno zdravlje i Vlade Crne Gore i sprovodi mjere prevencije širenja epidemije virusa korona u cilju zaštite svojih zaposlenih i klijenata.

Takođe, Banka je nastavila sa unaprjeđenjem radnog okruženja u cilju povećanja nivoa motivacije zaposlenih.

Strateški cilj Banke je da se razvija kao univerzalna banka, tj. banka koja pruža proizvode i usluge stanovništvu i pravnim licima.

Uticaj krize izazvane pandemijom COVID-19 na poslovanje Banke

Usljed krize izazvane virusom- Covid-19, Banka je prilagodila svoje poslovanje djelujući u nekoliko osnovnih pravaca:

- a. Poštovanje mjera propisanih od strane nadležnog tijela za suzbijanja pandemije COVID-19
- b. Provođenja mjera regulatora (CBCG), propisanih u cilju smanjivanja negativnih uticaja (Moratorijum na kredite)
- c. Zaštite zaposlenih i obezbjeđivanje kontinuiteta rada
- d. Proaktivnog mjerenja negativnog uticaja krize na poslovanje banke
- e. Politika restrukturiranja kredita fizičkih lica u uslovima COVID-19 krize

- a. Poštovanje mjera propisanih od strane nadležnog tijela za suzbijanja pandemije COVID-19

Nakon objavljivanja mjera od strane nadležnog tijela za suzbijanja pandemije COVID-19 odnosno njihovog ažuriranja, Banka je promptno reagovala i precizno spovodila sve propisane mjere koje su se uglavnom odnosile na nabavku i obavezno nošenje zaštitnih maski u svim prostorijama banke, obaveznog držanja distance kako zaposlenih tako i klijenata, obezbjeđivanje sredstava za dezinfekciju itd.

- b. Sprovođenja mjera propisanih u cilju ublažavanja negativnog uticaja krize izazvane virusom Covid-19 (Moratorijum na kredite)

U cilju ublažavanja negativnog uticaja krize izazvane virusom Covid-19, Vlada Crne Gore je donijela odluku o sprovođenju moratorijuma na kredite, koja je modifikovana u nekoliko navrata.

Banka je ažurno implementirala sve propisane programe i ponudila mogućnost moratorijuma na kredite klijentima banke, u skladu sa pravilima propisanim od strane regulatora.

c. Zaštite zaposlenih i obezbjeđivanje kontinuiteta rada

Pored poštovanja mjera propisanih od strane nadležnog tijela za suzbijanja pandemije COVID-19, Banka je donijela niz dodatnih mjera u cilju zaštite zaposlenih i obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja.

U skladu sa navedenim, banka je u prethodnom periodu sprovodila „Home office“, koncept rada od kuće, za preko 70% zaposlenih u Centrali, kojima su obezbijedene posebne radne stanice i mogućnost udaljenog pristupa svim potrebnim podacima i aplikacijama.

Dodatno, gotovo svi sastanci, koje je bilo neophodno održavati da bi se obezbijedio kontinuitet poslovanja Banke, odvijali su se putem internet video-komunikacionih platformi.

Istovremeno, svi treninzi i edukacije u navedenom periodu organizovani su putem on-line platformi. Takođe, u saradnji sa privatnom laboratorijom, Banka je za sve zaposlene obezbijedila mogućnost besplatnog testiranja na Covid-19. Posebna pažnja bila je posvećena blagovremenom i kontinuiranom informisanju zaposlenih i davanju smjernicama u vezi sa Covid-om.

Zbog poboljšanja epidemiološke situacije u prethodnom periodu, u junu 2021. godine, zaposleni su u najvećem broju ponovo počeli sa radom iz kancelarije.

d. Proaktivnog mjerenja negativnog uticaja krize na poslovanje banke

Krizom izazvanom virusom Covid-19, pogođeni su gotovo svi sektori, u prvom redu turizam i saobraćaj, ali posredno i trgovina, ugostiteljstvo, poljoprivreda i, naravno, bankarski sektor koji kroz poslovne relacije sa svojim klijentima inkorporira pomenute, kao i druge privredne grane, kako kroz svoje aktivne, tako i kroz svoje depozitne poslove. Negativan uticaj na poslovanje banke ogleda se kroz smanjenje prihoda uslijed smanjenja privrednih aktivnosti, kao i smanjenjem prihoda koji je rezultat primjene određenih mjera koje je banka implementirala, zatim smanjenja kreditne sposobnosti klijenata kao i niz drugih efekata koji su posredno ili neposredno uticali na poslovanje banke.

Pad ekonomske aktivnosti i porast nezaposlenosti imao je u prvom redu odraz na tražnju za kreditima, što je rezultiralo i smanjenom kreditnom aktivnošću.

e. Politika restrukturiranja kredita fizičkih lica u uslovima COVID-19 krize

Ova Politika se odnosi se na program zaštite klijenata koji su pandemijom ostali bez posla ili im je zarada umanjena.

Svrha Politike restrukturiranja kredita fizičkih lica u uslovima COVID-19 krize je da se zadrže klijenti koji se suočavaju sa finansijskim poteškoćama i ostvari održiva saradnja u korist obje strane. Druga svrha Politike restrukturiranja je da se klijenti zadrže u najboljoj mogućoj klasifikacionoj kategoriji.

Projekat procjene kvaliteta aktive banaka (AQR)

U septembru 2019. godine, Centralna banka Crne Gore je organizovala radionicu za banke na kojoj je najavljen i predstavljen projekat procjene kvaliteta aktive banaka na crnogorskom tržištu (u nastavku AQR projekat). Radi se o vrlo značajnom i istovremeno zahtjevnom projektu za bankarski sektor. Proces je formalno započeo u novembru 2020. godine i shodno operativnom planu dostavljenom od strane CBCG inicijalno je planirano da traje do kraja aprila 2021. godine

Prethodno, banke su obavile selekciju i angažovale AQR revizore. U skladu sa pomenutim operativnim planom, projektne aktivnosti su podijeljene u više radnih blokova, kako slijedi:

1. Analiza procesa, politika i racunovodstva po bankama
2. Kreiranje kreditnih fajlova i validacija integriteta podataka
3. Uzorkovanje
4. Provjera Kreditnog Fajla

5. Procjena kolaterala i vrijednosti nekretnina
6. Projekcija nalaza analize kreditnog fajla
7. Analiza grupnih ispravki vrijednosti
8. Analiza Fair value izloženosti
9. Post-AQR CET1 % procjena

Nakon završetka rada na pojedinačnim radnim blokovima, AQR revizori sačinjavali izvještaj, koji se dostavlja CBCG.

Banka je za AQR revizora odabrala KPMG Beograd i sa istim potpisala ugovor. U drugom kvartalu 2021. godine je završen rad na radnom bloku 7, a time i bančin angažman u AQR projektu. KPMG je takođe završio svoj dio posla na radnim blokovima 6 i 9 i sve materijale predao CBCG. Finalni izvještaj CBCG se očekuje u narednom periodu.

III.3. Poslovi sa stanovništvom

Osnovne poslovne linije u segmentu kreditiranja stanovništva i dalje su gotovinski, stambeni i hipotekarni krediti, kao i MC Shopping kartica sa novim uslovima i inoviranim mogućnostima prethodne kartice (podizanje gotovine na ATM-u, mogućnost otplate na 24 rate na bilo kojem POS-u, kao i korišćenje iste bilo gdje u svijetu). U dijelu gotovinskih kredita spajanjem dva entiteta limitirani smo dužinom roka otplate sa nekadašnjih 8 godina na 6 godina peridom otplate. U segmentu depozita stanovništva i dalje su dominantni tekući računi i klasična štednja. Aktivne i pasivne kamatne stope usklađivane su u toku drugog kvartala 2021. godine, u skladu sa cjenovnom politikom Banke i prema kretanjima na tržištu.

Od 01.06.2021., sa Lovćen osiguranjem, uveden je novi keš kredit proizvod sa dužinom roka otplate do 10 godina i iznosom do 20.000 eura.

Banka je prepoznala sinergiju između pravnih lica klijenata banke i zaposlenih u ovim kompanijama koje vidi kao potencijal za dalju dobru saradnju kroz obostrani interes i kompanije kao klijenta banke, i zaposlenih u tim kompanijama.

Banka je kreirala posebne ponude za ove grupe klijenata, sa malo povoljnijim cijenama kako za kredite za tekuću potrošnju, tako i za rješavanje stambenog pitanja. Ponuda se odnosi na kategorije kompanija A, B1 i B2. Ponude će biti dostavljane svim pre-selektivnim kompanijama od strane Banke u kojima postoji potencijal za saradnju kao i svim kompanijama koje pokazuju interesovanje za saradnju.

Bruto krediti stanovništva, rezidenti, na dan 30. jun 2021. godine iznose EUR 436.587 hiljada, što čini 45.51% ukupnog portfolija. Bruto krediti stanovništva, nerezidenti, iznose EUR 3.042 hiljada, tj. 0,32% ukupnog portfolija.

U isto vrijeme depoziti stanovništva, rezidenti, u ukupnim depozitima Banke učestvuju sa 42,27%, u iznosu od EUR 392.086 hiljada. Dok depoziti stanovništva, nerezidenti, iznose EUR 97.700 hiljada, tj. 10,53% ukupnih depozita Banke.

Kreditni i depozitni portfolio Banke obuhvata uglavnom klijente sa boravištem na području Crne Gore.

III.4. Poslovi sa pravnim licima

Osnovne poslovne linije u segmentu kreditiranja pravnih lica i dalje su investicioni krediti i krediti za obrtna sredstva, dok su u segmentu depozita pravnih lica i dalje dominantni tekući računi i klasična štednja.

U drugom kvartalu 2021. godine nastavljena je poslovna saradnja sa velikim i srednjim pravnim licima. Akcenat je stavljen na poboljšanje kvaliteta i razvoj proizvoda kroz adekvatnu selekciju bonitetnih klijenata, sa odgovarajućim sredstvima obezbjeđenja.

U segmentu poslovanja sa mikro i malim pravnim licima, Banka je nastavila saradnju sa Evropskim Investicionim Fondom (EIF), i na taj način proširila ponudu kredita koju nudi ovim preduzećima.

Ukupni bruto krediti i potraživanja pravnih lica na dan 30. jun 2021. godine iznose EUR 375.272 hiljada, i u ukupnom portfoliju iznose 39,12%. Ukupni depoziti pravnih lica iznose EUR 437.836 hiljada tj. 47,20%. Sredstva eskrow racuna iznose EUR 15 hiljada.

Aktivne i pasivne kamatne stope na ove proizvode usklađivane su tokom drugog kvartala 2021. godine, u skladu sa cjenovnom politikom Banke i prema kretanjima na tržištu.


III.5. Poslovi sa Vladom Crne Gore i drugim korisnicima budžeta

Nastavljena je saradnja sa Vladom Crne Gore i drugim korisnicima budžeta, pružajući adekvatnu podršku kroz kreditne aranžmane i transakcione servise. Time je Banka nastavila da gradi partnerski odnos sa državnim institucijama u Crnoj Gori.


Ukupni krediti Vlade Crne Gore i drugim korisnicima budžeta učestvuju sa 15,05% u ukupnom portfoliju.

III.6. Grafički prikaz kreditnog i depozitnog portfolija Banke

Kreditni portfolio po segmentu klijenta na dan 30. jun 2021. godine:



Depoziti po segmentu klijenta dan 30. jun 2021. godine:



Podjela portfolija po regionima na dan 30. jun 2021. godine:

Region	Opština	Neto izloženost po opštinama	Neto izloženost po regionima
	Cetinje	10.790	
	Danilovgrad	12.026	
	Nikšić	37.574	
Centar	Podgorica	683.558	743.948
	Bar	26.641	
	Budva	22.142	
	Herceg Novi	27.071	
	Kotor	24.513	
	Tivat	14.224	
Jug	Ulcinj	8.549	123.140
	Andrijevica	-	
	Berane	14.017	
	Bijelo Polje	18.764	
	Kolašin	4.677	
	Mojkovac	2.702	
	Plav	64	
	Pljevlja	6.162	
	Rožaje	6.167	
Sjever	Žabljak	1.076	53.629
Ukupno		920.717	920.717

IV. ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA BANKE

Na 30. jun 2021. godine, za procjenu finansijskog položaja Banke od ključnog značaja su sljedeći finansijski instrumenti:

- Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka
- Krediti i potraživanja od banaka, po amortizovanoj vrijednosti
- Krediti i potraživanja od klijenata, po amortizovanoj vrijednosti
- Investicije u hartije od vrijednosti
- Depoziti banaka
- Depoziti klijenata
- Pozajmljena sredstva od banaka i ostalih klijenata
- Kapital

POJEDINAČNI BILANS STANJA
Na dan 30. jun 2021. godine
(U hiljadama EUR)

	30. jun 2021.	31. decembar 2020.
SREDSTVA		
Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka	205.714	253.884
Kredit i potraživanja od banaka po amortizovanoj vrijednosti	83.699	62.113
Kredit i potraživanja od klijenata po amortizovanoj vrijednosti	920.717	920.586
Hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti	26.869	27.282
Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	1.818	1.769
Hartije od vrijednosti po po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2.211	2.043
Investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala	335	335
Nekretnine, postrojenja i oprema	22.338	23.616
Nematerijalna sredstva	6.677	6.847
Tekuća poreska sredstva	5	8
Odložena poreska sredstva	807	807
Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	10	10
Ostala sredstva	4.504	5.163
UKUPNA SREDSTVA	1.275.706	1.304.463
OBAVEZE		
Depoziti banaka i centralnih banaka koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	1.748	1.145
Depoziti klijenata koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	926.309	890.788
Kredit i banaka i centralnih banaka koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	71.758	138.675
Kredit i klijenata koji nijesu banke koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	25.225	31.101
Rezerve	7.331	6.629
Tekuće poreske obaveze	907	536
Odložene poreske obaveze	622	610
Ostale obaveze	27.031	30.321
Ukupne obaveze	1.060.933	1.099.805
KAPITAL		
Akcijski kapital	181.875	181.875
Neraspoređena dobit	21.280	18.901
Dobit/(gubitak) tekuće godine	9.431	1.848
Revalorizacione rezerve	-	(259)
Ostale rezerve	2.188	2.293
Ukupan kapital	214.773	204.658
UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE	1.275.706	1.304.463

Ukupna aktiva na dan 30. jun 2021. godine iznosi EUR 1.275.706 hiljada što predstavlja pad od 2,20% u odnosu na 31. decembar 2020. godine.

Ukupni neto krediti iznose EUR 920.717 hiljada i veći su za 0,01% u poređenju sa 31. decembrom 2020. godine.

POJEDINAČNI BILANS USPJEHA

**U periodu od 01. januara do 30. juna 2021. godine
(U hiljadama EUR)**

	<u>30. jun 2021.</u>	<u>30. jun 2020.</u>
Prihodi od kamata i slični prihodi	23.303	13.089
Prihodi od kamata na obezvrjeđene plasmane	717	273
Rashodi od kamata i slični rashodi	(642)	(106)
Neto prihodi od kamata	23.377	13.256
Prihodi od naknada i provizija	10.806	6.850
Rashodi naknada i provizija	6.422	(3.893)
Neto prihodi od naknada i provizija	4.364	2.957
Neto (gubici)/dobici od kursnih razlika	474	380
Neto dobitak/(gubitak) po osnovu prestanka priznavanja ostale imovine	200	-
Ostali prihodi	685	835
Troškovi zaposlenih	(7.133)	(6.537)
Troškovi amortizacije	(2.699)	(2.153)
Opšti i administrativni troškovi	(4.738)	(4.019)
Neto (rashodi)/prihodi po osnovu obezvrjeđenja finansijskih instrumenata koji se ne vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	4.201	3.953
Troškovi rezervisanja	(29)	(230)
Ostali rashodi	(37)	(59)
OPERATIVNI PROFIT	10.264	477
Porez na dobit	(833)	(113)
NETO PROFIT	9.431	364

Neto prihodi od kamata bilježe rast od 76,35%, što je posljedica generalnog trenda blagog smanjenja kamatnih stopa i pozitivnog efekta pripajanja Podgoričke banke, što je uticalo na rast prihoda u junu 2021. godine.

Neto prihodi od naknada bilježe rast od 47,58% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Ostvareni pokazatelji usaglašenosti poslovanja Banke sa propisima CBCG prikazani su u tabeli ispod:

	Ostvareni pokazatelji poslovanja	
	30. jun 2021.	31. decembar 2020.
Osnovni kapital (minimalni iznos 5 miliona EUR)	187.825	150.810
Sopstvena sredstva banke (minimalni iznos 5 miliona EUR)	187.825	150.810
Koeficijent solventnosti (minimalni iznos 10%)	23,19%	20,07%
Dnevni koeficijent likvidnosti na 30. jun 2021. godine (minimalni koeficijent 0,9)	1,52	1,79
Dekadni koeficijent likvidnosti za dekadu koja se završava na 30.jun 2021. godine (minimalni koeficijent 1)	1,52	1,80
Izloženost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica (limit 25% sopstvenih sredstava banke)	12,97%	16,62%
Zbir velikih izloženosti (limit 800% sopstvenih sredstava banke)	20,66%	45,08%
Ukupna izloženost prema licima povezanim s Bankom (limit 200% sopstvenih sredstava banke)	43,41%	13,96%
Ukupna izloženost prema zaposlenom u Banci (limit 1% sopstvenih sredstava banke)	0,08%	0,10%
Koeficijent ulaganja u osnovna sredstva	12,00%	15,77%

IV.1. Analiza kapitala

Na dan 30. jun 2021. godine akcijski kapital Banke čini 355.717 običnih akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od EUR 511,2919. Sve emitovane akcije su u potpunosti plaćene.

Na dan 30. jun 2021. godine jedini akcionar Banke je OTP Bank Plc Budapest sa 100% udjela u kapitalu.

U skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, Banka je na dan 30. jun 2021. godine obavezna da održava minimalan koeficijent solventnosti kapitala od 10%. Koeficijent solventnosti Banke na dan 30. jun 2021. godine bio je 23,19%.

Banka je dužna da obim svog poslovanja uskladi sa propisanim pokazateljima, odnosno da obim i strukturu svojih rizičnih plasmana uskladi sa Zakonom o bankama i propisima Centralne banke Crne Gore. Na dan 30. jun 2021. godine Banka ne odstupa od propisanih limita.

IV.1.1 Sopstvena sredstva

Prema Zakonu o bankama („Sl. list CG” br. 17/08, 44/10 i 40/11) iznos osnivačkog kapitala ne može biti manji od EUR 5.000 hiljada. Kako je propisano Odlukom o adekvatnosti kapitala („Sl. list CG” br. 38/11, 55/12 i 82/17) Banka je dužna da utvrđuje adekvatnost kapitala na bazi sopstvenih sredstava, kao apsolutnog i koeficijenta solventnosti kao relativnog pokazatelja. Sopstvena sredstva Banke predstavljaju zbir uplaćenog akcionarskog kapitala i drugih osnovnih i dopunskih elementa sopstvenih sredstava umanjeno za odbitne stavke.

Iznos sopstvenih sredstava mora uvijek biti na nivou koji je jednak ili veći od:

- iznosa minimalnog novčanog dijela osnivačkog kapitala;
- ukupnog iznosa potrebnog kapitala za sve rizike.

Sopstvena sredstva Banke na dan 30. jun 2021. godine čine:

	<u>30. jun 2021.</u>	<u>U hiljadama EUR 31. decembar 2020.</u>
Osnovni elementi sopstvenih sredstava		
Akcijski kapital	181.875	181.876
Rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja	758	757
Rezerve za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu izdvojene u skladu sa odlukom kojom se propisuju minimalni standardi za upravljanjem kreditnim rizikom u bankama	(777)	(777)
Neraspoređena dobit iz prethodnih godina za koju je skupština akcionara donijela odlukuda bude uključena u osnovni kapital, umanjena za porez na dobit i druge očekivane troškove	22.056	
Iznos kojim se ublažavaju negativni efekti na sopstvena sredstva banke zbog prelaska na vrednovanje stavki aktive primjenom MSFI 9	389	544
Ukupno osnovni elementi sopstvenih sredstava	204.301	182.400
Odbitne stavke pri izračunu osnovnog kapitala		
Gubitak iz prethodnih godina		(15.718)
Gubitak iz tekuće godina	-	-
Nematerijalna imovina	(6.677)	(6.847)
Nerealizovani gubitak po osnovu vrijednosnog usklađivanja finansijske imovine raspoložive za prodaju, po fer vrijednosti	-	(259)
Pozitivna razlika između iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbira iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke	(9.488)	(8.560)
Ukupno odbitne stavke od osnovnog kapitala banke	(16.270)	(31.384)
Osnovni kapital	188.031	151.016
Odbitne stavke od sopstvenih sredstava – direktna ili indirektna ulaganja u drugu banku ili drugu kreditnu ili finansijsku instituciju u iznosu većem od 10% kapitala tih institucija	(206)	(206)
Osnovni kapital umanjen za 50% odbitnih stavki sopstvenih sredstava	187.298	150.913
Dopunski kapital umanjen za 50% odbitnih stavki sopstvenih sredstava	(103)	(103)
Osnovni kapital po potrebi umanjen	187.825	150.810
SOPSTVENA SREDSTVA	187.825	150.810

Na osnovu odredbi Odluke o adekvatnosti kapitala banaka („Sl. list CG” br. 38/11,55/12 i 82/17) Banka je izvršila izračunavanje potrebnog kapitala za rizike kojima je izložena tokom poslovanja, kao i koeficijenta solventnosti. Koeficijent solventnosti ne smije biti manji od 10%.

Koeficijent solventnosti predstavlja procentualni odnos sopstvenih sredstava Banke prema zbiru:

- ukupnog iznosa rizikom ponderisane aktive za kreditni rizik;
- iznosa rizikom ponderisane aktive za tržišne rizike;
- iznosa rizikom ponderisane aktive za operativni rizik;

- iznosa rizikom ponderisane aktive za druge rizike.

Banka je tokom godine održavala veoma snažnu poziciju kapitala, koja se ogleda u činjenici da se konsolidovani koeficijent solventnosti Banke kretao u rasponu od 23,19% do 24,05%, značajno iznad zakonski propisanog minimuma.

	U hiljadama EUR	
	30. jun 2021.	31. decembar 2020.
Osnovni kapital	187.825	150.913
Dopunski kapital	(103)	(103)
Ukupno sopstvena sredstva	187.825	150.810
Ponderisana bilansna aktiva	639.830	622.620
Ponderisane vanbilansne stavke	78.101	56.117
Iznos kojim se ublažavaju neg. i efekti na sopst. sredstva banke zbog prelaska na vrednovanje stavki aktive primjenom MSFI 9	389	544
Ukupno ponderisana bilansna aktiva	718.320	679.281
Potreban kapital za operativni rizik	8.586	7.025
Potreban kapital za rizik zemlje	5.806	1.883
Koeficijent solventnosti banke	23,19%	20,07%

IV.2. Ulaganja u akcije pravnih lica

	U hiljadama EUR	
	30. jun 2021.	31. decembar 2020.
Banke i finansijske organizacije:		
- Montenegroberza, Podgorica (učešće Banke 4,88%)	98	98
- Beogradska berza a.d., Beograd	7	6
- SWIFT Brisel	57	57
- Centralna depozitarna agencija, Podgorica (učešće Banke 15%)	143	143
- CG Broker AD, Podgorica (učešće Banke 11,57%)	63	63
	368	367
Druga pravna lica:		
- Elektroprivreda Crne Gore, Nikšić (učešće Banke 0,04%)	168	163
- Lutrija Crne Gore, Podgorica (učešće Banke 0,47%)	18	18
- Tržište Novca AD, Beograd	5	4
- Plantaze AD, Podgorica (učešće Banke 9,23%)	1.651	1.490
- Montenegro Airlines, Podgorica	1	1
	1.843	1.676
	2.211	2.043

Investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala iznose EUR 335 hiljade (2020: EUR 335 hiljada).

Banka je kupila 100% udjela u OTP Debt Collection, d.o.o. Podgorica za naknadu od EUR 335 hiljada. Banka je za ovaj prenos dobila saglasnost Centralne Banke Crne Gore br. 0102-07700-2/2018 od 24. oktobra 2018. godine.

Banka, kao vlasnik OTP Debt Collection d.o.o. Podgorica je zvanično registrovana u CRPS dana 17. decembra 2018. godine.

Na dan 30. jun 2021. godine, Banka nema hartije od vrijednosti pod zalogom.

V. UPRAVLJANJE RIZICIMA

U Strategiji upravljanja rizicima, Banka je kao materijalno značajne rizike kojima je izložena u svom poslovanju identifikovala sljedeće:

- Kreditni rizik – predstavlja rizik gubitka kao posljedica klijentovog neizvršenja obaveza prema banci.
- Operativni rizik – definisan je kao rizik gubitaka u poslovanju banke usljed neadekvatnih internih procesa, ljudskog faktora i sistema ili uslijed spoljnih događaja. Ova definicija uključuje pravni rizik, ali isključuje strategijski i reputacioni rizik.
- Tržišni rizik – predstavlja vjerovatnoću ostvarivanja gubitka po bilansnim i van-bilansnim stavkama, kao posljedica promjena kamatnih stopa, deviznog kursa, cijene HoV, vrijednosti tržišnih indeksa ili drugih faktora od značaja za vrijednost finansijskih instrumenata, kao i rizik utrživosti finansijskih instrumenata.
- Rizik zemlje – predstavlja vjerovatnoću ostvarivanja gubitka za banku zbog nemogućnosti naplate potraživanja od lica izvan Crne Gore, iz razloga koji su vezani za politički, socijalni i ekonomski ambijent zemlje u kojoj se nalazi sjedište, odnosno prebivalište dužnika (u daljem tekstu: zemlja dužnika).
- Rizik likvidnosti – definiše se kao vjerovatnoća da banka neće moći obezbijediti dovoljno novčanih sredstava za izmirenje obaveza u trenutku njihove dospelosti, ili vjerovatnoća da će banka za izmirivanje dospjelih obaveza morati pribavljati novčana sredstva uz značajne troškove.
- Reputacioni rizik – predstavlja potencijalni gubitak ugleda banke kao posljedica realnog ili percipiranog gubitka povjerenja u banku.

Banka je organizovala proces upravljanja rizicima kao sastavni dio svoje strukture upravljanja koja je ugrađena u sve ključne procese počevši od razvoja proizvoda do naplate nekvalitetnih potraživanja.

U pogledu upravljanja rizicima, Banka je definisala sljedeće strateške ciljeve:

- Povećanje nivoa automatizacije procesa odobravanja kredita kao i njegove brzine
- Kreiranje standardizovanog procesa odobravanja kredita pravnim licima
- Unaprjeđenje postojećih baza podataka u cilju razvoja kvalitetnijih modela za automatsko odlučivanje
- Jačanje i unaprjeđenje kontrolnog okvira u domenu operativnog rizika, tržišnog rizika, rizika zemlje i druge ugovorne strane
- Razvoj ljudskih resursa i organizacije upravljanja rizicima koji će biti u stanju da odgovore izazovima tržišnih trendova i biti podrška ostvarivanju poslovnih ciljeva banke.

U cilju ostvarivanja navedenih ciljeva, funkcija upravljanja rizicima koristi sljedeći skup alata:

- identifikacija glavnih rizika koji su svojstveni njenim procesima stvaranja vrijednosti
- procjena nivoa rizika na osnovu istorijskih podataka i procjene budućih trendova
- kontrola rizika
- tehnike ublažavanja rizika kao što su definisanje limita izloženosti, zahtjeva u pogledu kolaterala, hedžinga, uspostavljanje kontrolisanog okruženja itd.

V.1. Kreditni rizik i vrednovanje stavki bilansne aktive i vanbilansnih stavki

Glavni izvor kreditnog rizika su krediti stanovništvu, malim i srednjim preduzećima i velikim pravnim licima.

Kreditni portfolio Banke je porastao kao rezultat napora da se poveća plasman uz minimalno povećanje tolerancije na rizik u određenim segmentima.

Portfolio stanovništva sastojao se od gotovinskih (nenamjenskih) kredita, koji su činili 50% portfolija, stambenih i hipotekarnih 47% i kreditnih kartica koje su činile 3% portfolija stanovništva. U drugom kvartalu 2021. godine se nastavila aktivnost u segmentu poslovanja sa stanovništvom. Odobravanje novih kredita bilo je značajno u segmentu stanovništva, a u skladu sa opštom strategijom OTP grupe koja akcenat stavlja na ovaj segment. Kvalitet portfolija se zadržao na nivou iz prošle godine u relativno nisko učešće kredita lošeg kvaliteta (NPL) na koje su izdvojene adekvatne rezervacije za kreditne gubitke.

U segmentu mikro i malih pravnih lica, Banka je kvalitetnom politikom praćenja rizika, uspjela održati prihvatljiv nivo kreditnog kvaliteta kao u prethodnoj godini.

Korporativni portfolio Banke, tj. portfolio velikih i srednjih pravnih lica, koji uključuje i kredite državnom sektoru se sastojao većinom od investicionih kredita i kredita za obrtni kapital. Glavni fokus aktivnosti u ovom segmentu bio je porast plasmana kao i održavanje kvaliteta kreditnog portfolija.

U skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama („Sl. list CG” br. 22/12, 55/12, 57/13, 44/17 i 82/17) Banka počevši od 1. januara 2013. godine primjenjuje sopstvenu metodologiju za procjenu obezvrjeđenja bilansne aktive i vjerovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama koja je usaglašena sa zahtjevima Međunarodnih računovodstvenih standarda. U napomenama uz finansijske izvještaje Banke je objelodanila metodologiju obračuna obezvrjeđenja bilansne aktive i vjerovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama, kao i iznose obračunatih ispravki vrijednosti.

Pored vrednovanja stavki aktive i vanbilansnih stavki u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Banka je dužna da zavisno od vjerovatnoće ostvarivanja gubitka, stavke aktive klasifikuje u jednu od sljedećih klasifikacionih grupa:

- a. grupu A – „dobra aktiva “; U klasifikacionu grupu „A” klasifikuje se kredit i druga potraživanja kod kojih postoje čvrsto dokumentovani dokazi da će biti naplaćeni u skladu sa ugovorenim uslovima u punom iznosu.
- b. grupu B – „aktiva sa posebnom napomenom “, sa podgrupama „B1” i „B2”; U klasifikacionu grupu „B” podgrupe “B1” i “B2” klasifikuje se kredit za koji postoji mala vjerovatnoća ostvarivanja gubitka, ali taj kredit mora biti predmet posebne pažnje banke, jer bi potencijalni rizik, ukoliko ne bi bio adekvatno praćen, mogao da dovede do slabijih perspektiva u pogledu njegove naplate.
- c. grupu C – „substandardna aktiva “, sa podgrupama „C1” i „C2”; U klasifikacionu grupu „C” klasifikuje se kredit za koji postoji visoka vjerovatnoća ostvarivanja gubitka, zbog jasno utvrđenih slabosti koje ugrožavaju njegovu otplatu.
- d. grupu D – „sumnjiva aktiva “; U klasifikacionu grupu „D” klasifikuje se kredit za koji je naplata u cjelosti, imajući u vidu kreditnu sposobnost dužnika, vrijednost i mogućnost realizacije kolaterala, malo vjerovatna.
- e. grupu E – „gubitak “; U klasifikacionu grupu E – „gubitak “ klasifikuje se kredit koje će biti u potpunosti nenaplativ, ili će biti naplaćen u neznatnom iznosu.

Banka je razvila sveobuhvatnu strategiju postupanja sa nekvalitetnim kreditima za period od tri godine I utvrdila godišnje operativne ciljeve vezane za smanjenje nivoa nekvalitetnih kredita. Glavni cilj kod upravljanja lošim plasmanima je da se poboljša kvalitet portfolija čime se smanjuju troškovi rizika i unaprjeđuje ukupna finansijska pozicija i pozicija likvidnosti banke.

Iznos rezervi za potencijalne gubitke za plasmane Banke klasifikovane u kategoriju A je obračunat primjenom procenata od 0,5%. Procijenjeni iznos rezerve za potencijalne gubitke je obračunat primjenom procenata od 2% do 7% na plasmane klasifikovane u kategoriju B, od 20% do 40% na plasmane kategorije C, 70% na plasmane kategorije D i 100% na plasmane kategorije E.

Sumirajući rezultate ispitivanja kvaliteta bilansne i vanbilansne aktive Banke sa stanovišta naplativosti i potrebe za stvaranjem rezerve za obezbjeđenje Banke od potencijalnih gubitaka, saglasno iznijetom pristupu, dobijeni su sljedeći odnosi i pokazatelji na dan 30. jun 2021. godine:

Stavke bilansa

(U hiljadama EUR)

Stavke aktive bilansa	Novčani kolateral	Ostali kolaterali	Klasifikacija					Ukupno	stage u kojem se finansijska sredstva nalaze			
			A	B	C	D	E		stage 1	stage 2	stage 3	ukupno
Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	6.449	4.925.985	996.318	61.084	3.635	1.124	13.554	1.075.715	855.327	178.480	41.908	1.075.715
kredit i potraživanja od banaka			83.699					83.699	83.699			83.699
kredit i potraživanja od klijenata	6.449	4.925.985	883.551	61.084	3.635	1.124	9.851	959.245	742.560	178.480	38.205	959.245
hartije od vrijednosti			27.300					27.300	27.300			27.300
ostala finansijska sredstva			1.768				3.703	5.471	1.768		3.703	5.471
Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	0	0	2.211	0	0	0	0	2.211	2.211	0	0	2.211
hartije od vrijednosti			2.211					2.211	2.211			2.211
Ukupni bruto krediti	6.449	4.771.903	876.426	60.808	3.217	1.124	9.420	950.995	735.160	178.480	37.356	950.996
Kamatna potraživanja i vremenska razgraničenja	0	0	-959	23	14	17	1.352	447	-1.117	178	1.386	447
kamata na kredite i potraživanja			343	23	14	17	1.352	1.749	185	178	1.386	1.749
kamata na hartije od vrijednosti			153					153	153			153
vremenska razgraničenja na kredite i potraživanja			-1.455					-1.455	-1.455			-1.455
Ukupni iznos bruto kredita i potraživanja	6.449	4.925.985	966.138	61.107	3.649	1.141	11.203	1.043.238	824.989	178.658	39.591	1.043.238
Ukupni iznos hartija od vrijednosti	0	0	29.664	0	0	0	0	29.664	29.664	0	0	29.664
Ukupni iznos ostalih finansijskih sredstava	0	0	1.768	0	0	0	3.703	5.471	1.768	0	3.703	5.471
Investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala			335					335	335			335
Ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke			1.989	588	709	421	5.510	9.217	3.285	421	5.510	9.216
Ukupna aktiva na koju se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke	6.449	4.925.985	999.894	61.695	4.358	1.562	20.416	1.087.925	860.041	179.079	48.804	1.087.924
Rezervacije za potencijalne gubitke			4.946	2.536	946	787	9.420	18.635	5.084	1.468	12.083	18.635
kredit i potraživanja od banaka			418					418	418			418
kredit i potraživanja od klijenata			4.382	2.536	946	787	9.420	18.071	4.520	1.468	12.083	18.071
hartije od vrijednosti			137					137	137			137
ostala finansijska sredstva			9					9	9			9
ukupni bruto krediti			4.414	2.585	1.101	877	22.941	31.918	4.562	1.477	25.881	31.920
Ispravka vrijednosti			21.961	8.027	1.412	615	11.045	43.060	11.084	12.752	19.224	43.060
kredit i potraživanja od klijenata			21.378	8.027	1.412	615	7.392	38.824	10.501	12.752	15.571	38.824
hartije od vrijednosti			583	0				583	583	0	0	583
ostala finansijska sredstva			0				3.653	3.653	0	0	3.653	3.653

ukupni bruto krediti			20.777	7.955	1.329	583	6.366	37.010	10.082	12.501	14.427	37.010
Razlika između rezervacija i ispravki - neto princip			-17.015	-5.491	-466	172	-1.625	-24.425	-6.000	-11.284	-7.141	-24.425
kreditni i potraživanja od banaka			418	0	0	0	0	418	418	0	0	418
kreditni i potraživanja od klijenata			-16.996	-5.491	-466	172	2.028	-20.753	-5.981	-11.284	-3.488	-20.753
hartije od vrijednosti			-446	0	0	0	0	-446	-446	0	0	-446
ostala finansijska sredstva			9	0	0	0	-3.653	-3.644	9	0	-3.653	-3.644
ukupni bruto krediti			-16.363	-5.370	-228	294	16.575	-5.092	-5.520	-11.024	11.454	-5.090
Pozitivna razlika između rezervacija i ispravki - pojedinačno po partijama			16.883	5.891	552	35	0	23.361	5.897	11.162	6.303	23.362
kreditni i potraživanja od klijenata			16.883	5.891	552	35	0	23.361	5.897	11.162	6.303	23.362
ukupni bruto krediti			16.883	5.891	552	35	0	23.361	5.897	11.162	6.303	23.362
Rezervacije za potencijalne gubitke za investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala			12					12	12			12
Razlika između rezervacija i ispravki za investicije u pridružena društva, zavisna društva i zajedničke poduhvate po metodi kapitala - neto princip			12	0	0	0	0	12	12	0	0	12
Rezervacije za potencijalne gubitke za ostale stavke aktive			11	25	226	295	5.510	6.067	261	295	5.510	6.066
Ispravka vrijednosti za ostale stavke aktive						86	5.674	5.760			5.760	5.760
Razlika između rezervacija i ispravki za ostale stavke aktive - neto princip			11	25	226	209	-164	307	261	295	-250	306
Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke za sve pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije			4.969	2.561	1.172	1.082	14.930	24.714	5.357	1.763	17.593	24.713
Ukupni iznos ispravki vrijednosti za sve pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije			21.961	8.027	1.412	701	16.719	48.820	11.084	12.752	24.984	48.820
Ukupni iznos razlike između rezervacija i ispravki - neto princip			-16.992	-5.466	-240	381	-1.789	-24.106	-5.727	-10.989	-7.391	-24.107
Ukupni iznos nedostajućih rezervi			1.320	726	302	455	6.536	9.339	2.177	265	6.897	9.339
kreditni i potraživanja od banaka			418					418	418			418
kreditni i potraživanja od klijenata			882	701	76	246	6.536	8.441	1.488	56	6.897	8.441
ostala finansijska sredstva			9	0	0	0	0	9	9			9
ukupni bruto krediti			882	701	76	246	6.536	8.441	1.488	56	6.897	8.441
ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke			11	25	226	209	0	471	262	209	0	471
Bilansna aktiva na koju se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke								236.601				236.601
UKUPNA BRUTO AKTIVA								1.324.526				1.324.526

V.2. Rizik zemlje i rizik druge ugovorne strane

Banka je razvila sopstveni regulatorni okvir upravljanja rizikom na osnovu domaćeg zakonodavstva, kao i standarda matične banke, i definisala pristup, metode i odgovornosti kod upravljanja rizikom zemlje.

Rizikom druge ugovorne strane se upravlja pomoću sistema limita izloženosti za lica koja borave u stranim zemljama kojima je Banka izložena. Sistem limita izloženosti se bazira na rejtingu rizika zemlje i poziciji kapitala Banke u skladu sa metodologijom matične banke i zakonskim zahtjevima.

Banka nije imala izloženosti prema centralnim vladama stranih zemalja. Osim izloženosti prema Mađarskoj kao zemlji srednjeg rizika koja se sastojala u potpunosti od izloženosti prema matičnoj banci, Banka je plasirala većinu svojih sredstava u zemljama bez rizika.

Rizikom druge ugovorne strane se upravlja uz pomoć Sistema limita izloženosti za različite ugovorne strane sa kojima Banka saraduje. Sistem limita izloženosti se bazira na rejtingu rizika ugovorne strane i poziciji kapitala Banke u skladu sa metodologijom matične banke i zakonskim zahtjevima.

V.3. Tržišni rizik

Banka je izložena tržišnim rizicima. Tržišni rizik predstavlja potencijalni gubitak uzrokovan nepovoljnim promjenama na tržištu: kamatnih stopa, deviznih pozicija, cijena, indeksa i/ili ostalih faktora koji utiču na vrijednost finansijskih instrumenata. Najčešće, glavni izvori tržišnog rizika su devizne pozicije i rizik kamatne stope.

Uzimajući u obzir biznis model, veličinu i kompleksnost poslovanja, a u vezi sa tržišnim rizikom, Banka je uglavnom izložena deviznom riziku. Devizni ili valutni rizik predstavlja rizik da banka ostvari gubitke u svom poslovanju uslijed promjena u deviznim kursovima. Rizik deviznog kursa definiše se prije svega kao potencijalni gubitak na nepokrivenoj i nezaštićenoj otvorenoj deviznoj poziciji (imovini, potraživanjima, kapitalu i obavezama koje glase na stranu valutu). Izloženost deviznom riziku se redovno prati putem usklađivanja sa limitima propisanim od strane Centralne banke Crne Gore. Kako bi ograničila i ublažila devizni rizik, Banka je uspostavila sistem internih limita deviznog rizika u skladu sa strukturom bilansa Banke, poslovnim aktivnostima i tržišnim uslovima, kao i definisanim limitima Centralne banke Crne Gore i OTP Grupe.

Banka određuje limite pozicija (dnevnu i noćnu) i VaR (vrijednost u riziku) limit koji se stalno prate.

Limiti se prate na dnevnom nivou, dok se uprava Banke izvještava kvartalno.

V.4. Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću da Banka neće biti u mogućnosti da obezbijedi dovoljno novčanih sredstava kako bi ispunila svoje obaveze na datum dospjeća ili vjerovatnoću da će Banka morati da dobije novčana sredstva za ispunjenje svojih obaveza uz značajne troškove.

Banka upravlja rizikom likvidnosti uvođenjem Sistema kontrola, mjera za ublažavanje rizika i planova u slučaju nepredviđenih okolnosti. Glavni cilj upravljanja rizikom likvidnosti je uspostavljanje Sistema za monitoring likvidnosti Banke, njen kvalitet, sastav i dospjeće kako bi se dostigla optimalna struktura likvidnosti koja bi podržala njene primarne poslovne aktivnosti.

Radi praćenja likvidne pozicije, Banka priprema dnevne (RLS) i dekadne izvještaje (DPL) u skladu sa regulativom Centralne Banke Crne Gore Banka.

U drugom kvartalu 2021. godini Banka je zadržala likvidnu poziciju i poslovala je sa koeficijentom koji je bio iznad zakonski utvrđenog minimuma. Koeficijent likvidnosti na dan 30. jun 2021. godine iznosi 1,52, dok je zakonom utvrđeni minimum 0,9.

Dnevni izvještaj likvidnosti, DPL:

	U hiljadama EUR	
	30. jun 2021.	31. decembar 2020.
Gotovina	58.519	45.956
Žiro račun	95.691	158.048
Sredstva kod agenata platnog prometa	1.966	453
Sredstva na računima kod inobanaka (depoziti po viđenju)	83.699	62.097
Obavezna rezerva kod CBCG (50%)	24.818	24.794
Likvidna sredstva/potraživanja	<u>264.693</u>	<u>291.348</u>
Dospjele obaveze po primljenim kreditima	163	63
Dospjele obaveze po kamatama i naknadama	11	11
Dospjele obaveze po oročenim depozitima	347	1.316
30% Depozita po viđenju	162.007	152.321
10% Odobrene a neiskorišćene, neopozivekreditne obligacije (kreditne linije)	11.160	8.885
Ostale dospjele obaveze	92	185
	<u>173.781</u>	<u>162.781</u>
Suficit / (Deficit)	<u>90.913</u>	<u>128.567</u>
Pokazatelj likvidnosti	<u>1,52</u>	<u>1,79</u>

V.5. Operativni rizik

Centralizovana funkcija upravljanja operativnim rizikom smještena je u Sektoru odobravanja kredita i upravljanja rizikom i zadužena je za nadgledanje i koordinaciju upravljanja operativnim rizikom na nivou cijele organizacije kroz kreiranje politika, metodologija i alata koji koriste sve druge organizacione jedinice Banke. Operativnim rizikom se upravlja na decentralizovan način u smislu da potencijalnim incidentima upravljaju organizacione jedinice gdje su se incidenti javili. Uzimajući u obzir značaj upravljanja operativnim rizicima za uspješno poslovanje cijele organizacije, uspostavljen je efikasan sistem izvještavanja menadžmenta Banke o izloženostima operativnom riziku i aktivnostima povezanim sa tim.

Korišćenjem postojećeg Sistema za upravljanje operativnim rizikom, nivo izloženosti Banke ovoj vrsti rizika procijenjen je kao umjeren. Sistem upravljanja operativnim rizikom se stalno unaprjeđuje kako bi bio u mogućnosti da odgovori na stalne promjene i izazove u eksternom i internom okruženju.

Banka je usvojila Plan za vanredne situacije kojima se osigurava kontinuitet poslovanja odnosno pravovremeno ponovno uspostavljanje poslovno kritičnih aktivnosti Banke u slučajevima narušavanja ili prekida poslovanja. Plan se redovno ažurira i testira.

Shodno članu 242 Odluke o adekvatnosti kapitala banaka ("Službeni list CG" br. 38/11 i 55/12), za izračunavanje potreba za kapitalom za operativni rizik Banka koristi jednostavni metod.

Banka je na dan 30. jun 2021. godine formirana rezervisanja za potencijalne gubitke po osnovu sudskih sporova iznose EUR 1,959 hiljada, kao i rezervisanja za ostale operativne rizike u iznosu od EUR 292 hiljade.

V.6. Reputacioni rizik

Rizik tekućih i budućih prihoda i kapitala zbog negativnog javnog mišljenja o načinu poslovanja Banke. Pitanje reputacije je vrlo složeno i u osnovi nastaje kao ocjena koju daju klijenti, o načinu, vođenju i pružanju usluga. Na kratak rok na reputacioni rizik Banke utiče i reklamna aktivnost i marketing.

VI. Obrazovanje zaposlenih

Upravljanje ljudskim resursima i kontinuirano ulaganje u njihov razvoj jedan je od ključnih ciljeva Banke, kojem je i u toku drugog kvartala 2021. godine bila posvećena posebna pažnja. Kroz uvođenje novih standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima svojim zaposlenim želimo obezbijediti dobre uslove za kontinuiran lični i profesionalni razvoj.

Posebna pažnja u drugom kvartalu 2021. godine bila je posvećena unaprjeđenju znanja i vještina našeg prodajnog tima, kroz intezivne online interne obuke u cilju unaprjeđenja efikasnosti i bržeg odgovora na potrebe klijenata.

Tokom prve polovine juna održan je trening za izvršne direktore i B-1 rukovodioce u saradnji sa kompanijom „Management drives“ iz Holandije. „Management drives“ trening putem jedinstvene metodologije pruža učesnicima uvid ne samo u sopstvene potencijale, motivaciju i stil ponašanja, već i uvid u ono što pokreće i motiviše njihove kolege, pa samim tim pruža osnovu za razvijanje dobre komunikacije i saradnje. Tokom treninga, uz kombinaciju teorije i praktičnih vježbi, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodologijom i alatima koji im pružaju mogućnost da nauče više o sebi i svom stilu upravljanja, kako da koriste različite stilove komunikacije i motivišu članove svojih timova i ujedno promovišu korporativne vrijednosti Banke. Ovo je samo prvi korak ka boljem povezivanju i razumijevanju različitih aspekata biznisa kroz neposredan kontakt sa menadžmentom.

U skladu sa savremenim standardima upravljanja ljudskim resursima, Banka je tokom drugog kvartala 2021. godine, u svim organizacionim djelovima, kontinuirano primjenjivala uspostavljeni sistem mjerenja radnog učinka i motivacije zaposlenih. Pomoću ovog alata, prepoznati su i nagrađeni zaposleni koji najviše doprinose uspješnom poslovanju Banke.

U drugom kvartalu 2021. godine zaposleni Banke su pohađali, uglavnom, online seminare i kurseve, koji su organizovani od strane eksternih partnera, kao interne edukacije, koje su realizovali naši zaposleni.

Obrazovna struktura zaposlenih na dan 30. jun 2021. godine je kako slijedi:

	Broj zaposlenih	u %
Visoka stručna sprema	428	76,30%
Viša stručna sprema	19	3,38%
Srednja stručna sprema	114	20,32%
	561	100%

VII. PLANIRANE AKTIVNOSTI

Uvođenjem novih proizvoda, adaptacijom i daljim razvojem postojećih proizvoda, kao i digitalizacijom proizvoda i procesa i uvođenjem novih kanala prodaje, Banka planira zadržati vodeću poziciju u bankarskom sektoru Crne Gore, kako u dijelu kreditnog portfolija tako i u segmentu platnog prometa i kartičnog poslovanja i u razvojnom smislu da zadrži leadersku poziciju u digitalizaciji i obezbjeđivanju alternativnih kanala prodaje.

U skladu sa Strategijom banke početkom 2021. godine, Banka je usvojila detaljne akcijske planove koji se odnose na uvođenje novih proizvoda, modifikacije postojećih proizvoda, procesa i unaprjeđenje ukupnog zadovoljstva klijenata u cilju zadržavanja leaderske pozicije na tržištu i ostvarivanja zadatih planova prodaje, nivoa digitalizacije, opremljenosti klijenata proizvodima banke kao i drugih bitnih pokazatelja uspješnosti prodaje Banke. Banka je u drugom kvartalu odradila reviziju svih proizvoda za retail i Corporate, shodno usvojenim kreditnim politikama za različite klijentske segmente, i radila na uvođenju potpuno novih proizvoda kao što su: kredit za automobile koji uključuje i kupovinu polovnih vozila, stambeni kredit za izgradnju kuća i drugi. Banka je u ovom kvartalu lansirala novi proizvod, gotovinski kredit sa grupnom polisom osiguranja kao obezbjeđenjem od rizika nevraćanja kredita koji je omogućio davanje gotovinskih kredita do 10 godina. Takođe, Banka radi na više studija izvodljivosti za razne proizvode (on line krediti, lizing, investicioni fond, agro brzi kredit) koji su u planu da se implementiraju u narednom periodu.

Shodno usvojenoj Strategiji za poslovanje Banke sa klijentima iz oblasti poljoprivrede, Banka je otpočela brojne aktivnosti medju kojima je posebno važno intenziviranje saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede i pravljenje prijedloga za izmjenu proizvoda namijenjenog individualnim proizvođačima.

U isto vrijeme Banka značajan akcenat stavlja na poboljšanje kreditnog kvaliteta u svim poslovnim segmentima. Povećanje kreditnog portfolija se planira da se postigne uglavnom putem kreditiranja postojećih klijenata i preuzimanjem klijenata drugih banaka i njihovim kreditiranjem. Potencijalni klijenti su fizička lica i pravna lica, koja ispunjavaju sve neophodne predušlove definisane proizvodnim parametrima i poslovnim procedurama Banke. Briga za klijente na najvišem profesionalnom nivou i kontrola kvaliteta proizvoda, usluga i servisa je ključ za zadržavanje udjela na tržištu i postizanje zadovoljstva klijenata.

Banka će i u budućem periodu biti usmjerena na aktivno upravljanje sredstavima i likvidnosti, radi nesmetanog funkcionisanja Banke. Osnovni cilj upravljanja sredstvima je unaprjeđenje strukture i odnosa sopstvenih i pozajmljenih sredstava, održavanje tekuće i obezbjeđenje adekvatnih rezervi likvidnosti, kao i održavanje optimalne valutne strukture.

VIII. PITANJE ŽIVOTNE SREDINE I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Banka vodi svoju politiku ekološki svjesno i angažovano, u skladu sa Zakonom o životnoj sredini i Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu. Zastita životne sredine dobija sve veći značaj u politici Evropske unije. Ciljevi ekološke politike u okviru Evropske unije jesu sljedeći:

- očuvanje životne sredine i poboljšanje njenog kvaliteta;
- zaštita čovjekovog zdravlja;
- oprezna i racionalna upotreba prirodnih resursa i
- unaprjeđenje mjera na međunarodnom nivou za prevladavanje regionalnih i globalnih problema životne sredine.

Banka nije, shodno kriterijumima definisanim Zakonom, prepoznata da nezakonitim ili nepravilnim djelovanjem omogućava ili dopusta zagađivanje životne sredine, i po tom osnovu ne plaća nikakve kazne ili penale. Takođe, u doglednoj budućnosti ne planira nikakav projekat koji bi mogao da ima negativan uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, Banka će i nadalje u svojim poslovnim aktivnostima voditi racuna da neka njena aktivnost, direktno ili indirektno, ne izazove opasnost po životnu sredinu, život i zdravlje ljudi.

IX. PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I SISTEM UNUTRAŠNJE KONTROLE

Banka kontinuirano posvećuje pažnju poboljšanju funkcionisanja sistema interne kontrole unaprjeđujući internu regulativu, uspostavljanjem principa „4 oka“ i funkciju kontrole menadžmenta, ispunjavanjem preporuka datih od strane Centralne banke Crne Gore, eksternog i internog revizora, unaprjeđenjem poslovnih procesa, itd.

U drugom kvartalu 2021. trend unaprjeđenja sistema internih kontrola u CKB-u je nastavljen poboljšavanjem svih komponenti sistema. Relevantne politike i procedure su unaprjeđivane i ažurirane redovno. Pored toga, Banka je nastavila punu implementaciju međunarodnih računovodstvenih standarda koji su proširili neophodne predušlove za adekvatno funkcionisanje sistema internih kontrola.

Pravila korporativnog upravljanja i sistema unutrašnjih kontrola jeste na provjeri njihove usklađenosti s rizičnim profilom, poslovnim modelom i veličinom i složenosti poslovanja Banke, kao i na stepenu u kome se Banka pridržava propisa, standarda opreznog poslovanja i dobrih poslovnih običaja u vezi s korporativnim upravljanjem, upravljanjem rizicima i sistemom unutrašnjih kontrola.

Procjena ovog dijela služi kao značajna informacija u procjeni upravljanja pojedinačnim rizicima, kao i u procjeni adekvatnosti kapitala i likvidnih sredstava.

Pravila korporativnog upravljanja u Banci su zasnovana na zakonskim propisima i to na odredbama Zakona o bankama i Zakona o privrednim društvima kao i na nadležnosti i ovlašćenja organa Banke (Skupštine akcionara, Odbora direktora i ostalih tijela) propisima i internim aktima Banke (Ugovorom o osnivanju, Statutom Banke i drugim internim aktima).

Nadležnost i ovlaštenja svih organa Banke su zasnovana na pomenutim zakonskim propisima, definisanim internim aktima i ustaljenom bankarskom praksom.

Sistem interne kontrole Banke je osmišljen tako da obezbijedi razumnu garanciju ostvarenja ciljeva iz slijedećih kategorija:

- Efektivno i efikasno poslovanje,
- Pouzdanost finansijskog izvještavanja i
- Usaglašenost sa važećim zakonima i propisima.

Prilikom razvoja sistema interne kontrole, CKB je koristila COSO 2017 okvir kao smjernice najbolje prakse. Komponente uspješnog sistema interne kontrole date su u tabeli:

Upravljanje i kultura	Strategija i postavljanje ciljeva	Učinak / implementacija	Pregled i revizija	Informisanje, komunikacija i izvještavanje
1.Omogućava kontrolu rizika od strane Odbora	6.Analizira poslovni kontekst	10.Identifikuje rizik	15.Procjenjuje značajnu promjenu	18.Koristi informacije i tehnologiju
2.Uspostavlja operativnu strukturu	7.Definiše sklonost ka riziku	11.Procjenjuje ozbiljnost rizika	16.Razmatra rizik i učinak/implementaciju	19.Prenosi informacije o riziku
3.Definiše željenu kulturu	8.Procjenjuje alternativne strategije	12.Određuje prioritetne rizike	17.Teži unaprjeđenju upravljanja rizikom preduzeća	20.Izvještava o riziku, kulturi i učinku/implementaciji
4.Pokazuje posvećenost ključnim vrijednostima	9.Formuliše poslovne ciljeve	13.Sprovodi odgovore na rizike		
5.Privlači, razvija i zadržava sposobnog pojedinca		14.Razvija pregled na nivou portfolija		